



Nka mohato ho thibela dikotsi

- Sebedisa lethathama la ho tshwaya pele o etsa mosebetsi o itseng
- Etsa bonnete ba hore ditaolo tsohle di kentswe dibakeng tsa tsona pele o qala mosebetsi
- Sebedisa sistimi ya lona ya TARP ho ntlafatsa qeto ya botsamaisi kapa ya disuphavaesa haeba o sa kgone hosebetsana le kotsi
- Sebedisana le ditho tsa sehlopha sa lona le disuphavaesa ho lokisa maemo a boleng bo tlase



- Tloha dibakeng tsa mosebetsi tse sa sireletsehang



Bontsha tshehetso ya hao ho Facebook le Twitter:

#Safety&HealthFirst #Khumbul'Ekhaya #RememberHome